



social development

Department:
Social Development
NORTHERN CAPE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

PAIA MANUAL

e rulagantsweng go ya ka karolo 14 ya Molaotheo
Molao wa Tsweletso ya Phitlhelelo ya Tshedimosetso
2000 (2000 Modified)

LETSATSI LA KOPANO: 01/03/2022
LETLHA LA GO PAAKANYO:

GO GOA GONE CONTENTS

Mme Table Contents

1.	1.1.1.1 1 Ads le a dit Mme Adèges.....	2
2.	Definisi Di	2
3.	Mme Paia Manual	10
4.	Go tlhomiwa ga Lefapha la Tlhabololo ya Loago la Kapa Bokone.	11
6.	Lefapha la Tlhabololo ya Loago la Kapa Bokone	16
7.	Dintlha tsa botlhokwa tsa go fitlhelela tshedimisetso ya Lefapha la Tlhabololo ya Loago la Kapa Bokone	18
8.	Tlhaloso ya Dipheko tsotlhe tse di leng teng mabapi le Molao kgotsa go retelwa ke go dira ke Lefapha la Tlhabololo ya Loago la Kapa Bokone.	19
9.	12 Tsela ya go dirisa setswana le kafa o ka e dirisang ka teng	19
7.	Tlhaloso ya dintlha tse Lefapha la Tlhabololo ya Loago la Kapa Bokone le nang le direkoto le ditlhopho tsa direkoto tse di tshwerweng mo go yona.	21
8.	Ditlhopho tsa direkoto tsa Lefapha la Tlhabololo ya Loago la Kapa Bokone di teng kwa ntle ga motho yo o tshwanelang go kopa phitlhelelo.	21
	Tshedimisetso e e gatisitsweng mo tirisong ya setšhaba:.....	21
9.	Ditirelo tse di leng teng go maloko a setšhaba go tswa kwa Kapa Bokone	22
10.	DINTLHA TSA BOTHO	23
	Mokgele Processing	23
	Tlhaloso ya dikarolo tsa dintlha tsa dintlha le tshedimisetso kgotsa dikarolo tsa tshedimisetso tse di amanang le seno.	23
	Update go go gadget manual.....	24
	Ditshupiso	25

1. 1.1.1.1 1 Ads le a dit Mme Adèges

1.1. "CEO" TSANG - Molaodi Molaodi

1.2. "Dio" Tsang - Motlatsa motlhankedi wa tshedimosetso;

1.3. "lo" go motlhankedi wa tshedimosetso;

1.4. "Modisette"- Tona ya Bosiamisi le Ditirelo tsa Bosiamisi;

1.5. **Mme Paia** - Molao wa Tsweletso ya Phitlhelelo ya Tshedimosetso wa 2 wa 2000 jaaka o tlhabolotswe;

1.6. **MME PFMA** Molao wa Tsamaiso ya Ditšhelete tsa Setšhaba wa bo1 wa 1999 jaaka o tlhabolotswe;

1.7. "**popia**" **bone** - Molao wa Tshedimosetso ya Botho wa 4 wa 2013;

1.8. **Mme Laser** - Polokwane Info Regulator.

2. Definisi Di

2.1. **tuelo ya phitlhelelo**" e kaya tuelo e e beilweng mo karolong [22 \(6\)](#) kgotsa [54 \(6\)](#) jaaka go ka nna jalo;

2.2. "**kopo**" e kaya kopo kwa kgotlatshekelo go ya ka karolo 78;

2.3. "**biometrics**" e kaya thekeniki ya boithaodi jwa motho e e ikaegileng ka popego ya mmele, ya mmele, maitsholo kgotsa maitsholo, go akaretsa go kwala madi, go lemoga ga menwana, tshekatsheko ya DNA, tshekatsheko ya dna, tshekatsheko ya retinal le temogo ya lentswe;

2.4. "**Molaotheo**" o kaya Molaotheo wa Rephaboliki ya Aforika Borwa, 1996 (Molao No.108 wa 1996)

2.5. "**Kgotla**" e kaya go iwa

2.5.1. Kgotlatshekelo ya Molaotheo e dira go ya ka karolo 167 (6) (a) ya Molaotheo; Kana Kana

2.5.2. Kgotlatshekelokgolo kgotsa kgotlatshekelo e nngwe ya maemo a a tshwanang, kgotsa

2.5.3. Kgotlatshekelo ya Magiseterata ya kgaolo nngwe le nngwe kgotsa karolo ya kgaolo nngwe le nngwe e e tlhomilweng ke Tona ka maikaelelo a go dira ditshwetso tsa selegae go ya ka karolo 2 ya Molao wa Dikgotlatshekelo tsa Bomagiseterata wa 1944 (Molao wa bo32 wa 1944), ka kakaretso kgotsa tebang le setlhopha se se tlhalositsweng sa ditshwetso go ya ka Molao ono, o o tlhophilweng ke Tona ka kitsiso mo Kaseteng mme o eteletswe pele ke magiseterata, Magiseterata wa tlaleletso kgotsa magiseterata wa karolo ya kgaolo e e tlhomilweng mo mabakeng a dikganetsanyo tsa selegae, jaaka go ka nna jalo, a tlhopilwe go ya ka mabaka a

2.5.4. Yo o neng a na le taolo ya go nna mo lefelong la gagwe.

2.5.4.1. tshwetso ya motlhankedi wa tshedimosetso kgotsa bothati jo bo maleba jwa setheo sa setšhaba kgotsa tlhogo ya setheo sa poraefete se tserwe;

2.5.4.2. Setheo sa setšhaba kgotsa setheo sa poraefete se se amegang se na le lefelo la yona la botlhokwa la tsamaiso kgotsa kgwebo; Kana Kana

2.5.4.3. mokopi kgotsa motho wa boraro yo o amegang a ka nna le seabe kgotsa monni wa nakwana;

2.6. **'Thekeniki e e sekasekiwa'** e kaya tshekatsheko kgotsa kakanyo e e rulagantsweng go ya ka maikaelelo a go

a) (1) Go ya ka mabaka a a amanang le go nna teng ga motho yo o nang le bokgoni jwa motho yo o rileng kgotsa yo o ikarabeletsweng ke motho yo o amanang le maemo a a amanang le ona.

i) go dira tiro kgotsa go dira tiro;

ii) go tlhatlosa kwa tirong kgotsa kwa tirong kgotsa kwa tirong kgotsa kwa tirong;

iii) go tloswa mo tirong kgotsa kwa tirong; Kana Kana

iv) go amogela madi a a kwadisang, go abelwa, go nna le tlotlo, tlotlo kgotsa tshiamelo e e tshwanang; Kana Kana

b) ebang ke boruni, moputso, dibasari, tlotlo kapa thuso e tshwanang e lokela ho tsweliswa, ho fetolwa, ho hlakolwa kapa ho ntjhafatswa;

2.7. **^^ Kgotsa "motho yo o nang le mmele wa motho yo o amanang le ene."**

a) mo mabakeng a motho wa tlholego, go akarediwa motho yo o umakilweng mo temaneng ya c ya tlhaloso ya "lekoko la sepolotiki", motho yoo wa tlholego kgotsa motho mongwe le mongwe yo o letleletsweng ka boloko ke motho yoo wa tlholego;

b) mo mabakeng a tirisano mmogo, molekane mongwe le mongwe wa tirisano mmogo kgotsa motho mongwe le mongwe yo o letleletsweng ke tirisanyo;

c) Mogakolodi Kgafela Kgafela

i) motlhankedi mogolo kgotsa motlhankedi yo o lekanang le motho wa boatlhodi kgotsa motho mongwe le mongwe yo o letleletsweng ke motlhankedi yoo; Kana Kana

- ii) motho yo o dirang jalo kgotsa motho mongwe le mongwe yo o letleletsweng ke motho yo o dirang jalo; Kana Kana
- d) mo mabakeng a lekoko la sepolotiki, moeteledipele wa lekoko la sepolotiki kgotsa motho mongwe le mongwe yo o letleletsweng ke moeteledipele yoo;

2.8. **ngaka ya boitekanelo**" e kaya motho yo o rweleng, e bile a kwadisitswe go ya ka molao go dira, tiro e e akaretsang tlanelo ya tlhokomelo kgotsa kalafi ya boitekanelo jwa mmele kgotsa tlhologanyo kgotsa boitekanelo jwa batho;

2.9. **"12" 'Go ya ka losika lwa ga Jehofa' go** raya gore

- a) motho yo o nyalaneng ka bonako pele ga loso lwa gagwe;
- b) motho yo o nyalaneng le ene ka bonako pele ga loso lwa gagwe;
- c) motsadi, ngwana, kgaitsadi kgotsa kgaitsadi yo o rileng; Kana Kana
- d) Mme Fas
 - i) ga go na temana (a), (b) le (c); Kana Kana
 - ii) Moakanyetso o ne a tsaya dikgato tsotlhe tse di utlwalang go bona gore go nne le mokgwa o o ntseng jalo, mme o ne a sa atlega; motho yo o amanang le motho yo o amanang le maemo a bobedi a kgolagano kgotsa a a sa amanang le ona;

2.10. **^^ kgotsa "motlathlobi yo** o nang le tshedimosetso e e amanang le tiro e e amanang le yone."

- a) mo mabakeng a lefapha la bosetšhaba, tsamaiso ya porofense kgotsa karolo ya mokgatlho ;
 - i) Go ya ka Karolo 1 ya Mametlelelo 1 kgotsa 3 ya Molao wa Tirelopuso, 1994 (Kgoeletso Ya Bo103 ya 1994), e kaya motlhankedi yo o rweleng leina la tiro e e tlhagelelang mo Kholomong 2 ya Mametlelelo 1 kgotsa 3 e e lebaganeng le leina la Lefapha la Bosetšhaba le le maleba, tsamaiso ya porofense kgotsa karolo ya mokgatlho kgotsa motho yo o dirang jaaka go ntse jalo; Kana Kana
 - ii) ga go a umakiwa jalo, go kaya Mokaedi-Kakaretso, tlhogo, mokhuduthamaga kgotsa motlhankedi yo o lekanang, ka go latelana, ya Lefapha la Bosetšhaba, tsamaiso ya porofense kgotsa karolo ya mokgatlho, ka go latelana, kgotsa motho yo o dirang jaaka go ntse jalo; (Tlhaloso ya "Motlhankedi wa Tshedimosetso" e e umakiwang mo go molawana wa 21 wa Molao 42 wa 2001)
 - b) mo mabakeng a mmasepala, go tewa motsamaisi wa mmasepala yo o thapilweng go ya ka karolo 82 ya Pusoselegae: Molao wa Dingwao tsa Bommasepala wa 1998 (Molao No. 117 wa 1998), kgotsa motho yo o dirang jaaka go ntse jalo; Kana Kana
 - c) mo mabakeng a mokgatlho mongwe le mongwe wa setšhaba, o kaya motlhankedi mogolo, kgotsa motlhankedi yo o lekanang, wa mokgatlho wa setšhaba kgotsa motho yo o dirang jaaka go ntse jalo;

- 2.11. "**Molao wa Tshedimosetso**" o kaya Molao wa Tshedimosetso o o tlhomilweng go ya ka karolo 39 ya Molao wa Tshireletso ya Tshedimosetso wa 2013;
- 2.12. **boikuelo jwa ka fa gare**" bo kaya boikuelo jwa ka fa gare go bothati jo bo maleba go ya ka karolo 74;
- 2.13. "**Mokgatlho wa Boditšhabatšhaba**" o kaya mokgatlho wa boditšhabatšhaba . . .
- (a) ya mafatshe a mangwe; Kana Kana
 - (b) e e tlhomilweng ke mebuso ya diporofense;
- 2.14. **Tona**" e kaya tokololo ya Kabinete e e rweleng maikarabelo a tsamaiso ya bosiamisi;
- 2.15. "**Kitsiso**" e kaya kitsiso ka go kwala, mme "go itsisiwe" le "go itsisiwe" di na le bokao jo bo tsamaelanang;
- 2.16. "**maikaelelo a Molao ono**" go tewa maikaelelo a Molao ono tlhalositsweng mo karolong ya 9;
- 2.17. "**Motho yo o amanang** le motho yo o amanang le puso kgotsa setheo sa poraefete," o bua ka ga
- (a) motho mongwe le mongwe yo o thapilweng (leruri, ka nakwana kgotsa nako e e tletseng kgotsa ya nakwana) ya mokgatlho wa setšhaba kgotsa wa poraefete, jaaka go ka nna jalo, go akaretsa tlhogo ya mmele, mo mabakeng a gagwe a a ntseng jalo; Kana Kana
 - (b) tokololo ya mokgatlho wa setšhaba kgotsa wa poraefete mo mabakeng a bona a a jaaka;
- 2.18. "**motho**" e kaya motho wa tlhago kgotsa motho wa semolao;
- 2.19. "**Tshedimosetso ya motho**" e kaya tshedimosetso e e amanang le motho yo o amanang le tlhago, go akarediwa, mme e seng fela gotlhelele.
- (a) tshedimosetso e e amanang le lotso, bong, bong, boimana, maemo a lenyalo, maemo a lenyalo, mmala, mmala, bong, bong, dingwaga, boitekanelo jwa mmele kgotsa tlhologanyo, bogole, bogole, bodumedi, tumelo, setso, puo le botsalo jwa motho;
 - (b) tshedimosetso e e amanang le thuto kgotsa hisitori ya tsa kalafi, tsa ditšhelete, bosenyi kgotsa tiro ya motho;
 - (c) nomoro nngwe le nngwe e e supang, letshwao, aterese ya imeile, aterese ya sebele, dinomoro tsa mogala, tshedimosetso ya lefelo, se se supiwang mo inthaneteng kgotsa se sengwe se se rebotsweng ke motho;
 - (d) tshedimosetso ya motho yo o latofadiwang ka yona;

- (e) dikakanyo tsa botho, dikakanyo kgotsa ditlhophele tsa motho yo mongwe;
 - (f) lekwalo le le rometsweng ke motho yo e leng ka tsela e e sa tlhamalalang kgotsa ka tlhamalalo ya sebopego sa sephiri kgotsa sa sephiri kgotsa makwalo a mangwe a a tla senolang diteng tsa makwalo a ntlhantlha;
 - (g) maikutlo kgotsa maikutlo a motho yo mongwe ka ga motho yo mongwe, le
 - (h) leina la motho fa le tlhagelela ka tshedimosetso e nngwe ya poraefete e e amanang le motho kgotsa fa go senolwa ga leina ka boyona go tla senola tshedimosetso ka ga motho yoo,
- 2.19.1. go sa nne le tshedimosetso ka ga motho yo o tlhokafetseng mo dingwageng tse di fetang 20;
- 2.20. **'phathi ya bopolotiki'** e kaya go kgabisa
- (a) setheo sengwe le sengwe se se amogelang meneelo se segolo go tshegetsa kgotsa go ganetsa lekoko lengwe le le kwadisitsweng la sepolotiki kgotsa bonkgetheng ba lona mo ditlhophong jaaka go tlhalositswe mo karolong ya 1 ya Molao wa Ditlhopho wa 1998 Molao wa bo73 wa 1998;
 - (b) mokgatlho mongwe le mongwe o o kwadisitsweng wa sepolotiki jaaka o tlhalositswe mo Molaong wa Ditlhopho wa 1998, kgotsa
 - (c) motho yo o ikemetseng yo o nang le bokgoni jwa go itlhophelela;
- 2.21. **"rebotsweng"** e kaya molawana go ya ka karolo 92;
- 2.22. **"10" 'Mmele wa motho yo o namagadi'** o kaya
- (a) motho wa tlhago yo o rweleng kgotsa yo o rweleng tiro nngwe le nngwe, kgwebo kgotsa tiro, fela mo bokgoning jwa go nna jalo;
 - (b) go tsaya kgotsa go tsaya tiro nngwe le nngwe, kgwebo kgotsa tiro nngwe le nngwe;
 - (c) motho mongwe le mongwe yo o leng teng kgotsa yo o leng teng
 - (d) lekoko la sepolotiki,
- 2.23. mme a se ke a nna le leloko le le lengwe la setšhaba;
- 2.24. **"Pabalesego ya setšhaba kgotsa kotsi ya tikologo"** e kaya kotsi kgotsa kotsi mo tikologong (go akaretsa batho ba ba mo lefelong la bona la tiro)
- (a) kumo kgotsa tirelo e e leng teng mo baaging;
 - (b) e e golotsweng mo tikologong, go akarediwa, mme e seng fela, lefelo la tiro;
 - (c) e e ka dirisiwang ke motho kgotsa phologolo e e rileng;
 - (d) mokgwa wa dipalangwa tsa botlhe kgotsa
 - (e) go tsenngwa kgotsa go dira tiro ya go dira dilo tse di dirisiwang mo go tsenngwang kgotsa mo thulaganyong e;
- 2.25. **'mmele wa gago'** o kaya go

- (a) lefapha lengwe le lengwe la Puso kgotsa tsamaiso mo lekaleng la bosetšhaba kgotsa la porofense kgotsa mmasepala mongwe le mongwe mo lephateng la pusoselegae; Kana Kana
 - (b) setheo sengwe le sengwe se se rileng kgotsa setheo se sengwe le sengwe se se amanang le go
 - (i) go dirisa maatla kgotsa go dira tiro go ya ka Molaotheo kgotsa molaotseo wa porofense, kgotsa
- 2.26. (ii) go dirisa maatla a setšhaba kgotsa go dira tiro ya setšhaba go ya ka molao mongwe le mongwe;
- 2.27. "**Rekoto**" ya, kgotsa malebana le, mokgatlho wa setšhaba kgotsa wa poraefete o kaya tshedimosetso nngwe le nngwe e e rekotetsweng .
- (a) go sa kgathalesege sebopego kgotsa sebopego se se kwa morago;
 - (b) mo thotong kgotsa ka fa tlase ga taolo ya setšhaba kgotsa setheo sa poraefete, ka go latelana; Mme et Mme
 - (c) go sa kgathalesege gore e tlhamilwe ke setšhaba kana setheo sa poraefete, ka go latelana;
- 2.28. "**10" ka ga bolaodi jo bo** kwa morago ga go
- (a) Mokgatlho wa setšhaba o o tlhalositsweng mo temaneng ya (a) ya tlhaloso ya "mokatlho wa setšhaba" mo lekaleng la bosetšhaba la puso, le kaya gore mo mabakeng a Kantoru ya Boporesidente, motho yo o tlhophilweng ka go kwalwa ke Moporesidente kgotsa
 - (b) ii mo mabakeng a mangwe, Tona e e rweleng maikarabelo a mokgatlho oo wa setšhaba kgotsa motho yo o tlhophilweng ka lekwalo ke Tona eo;
- (c) mokgatlho wa setšhaba o o tlhalositsweng mo temaneng ya (a) ya tlhaloso ya "mokatlho wa setšhaba" mo lekaleng la porofense kgotsa puso, o kaya gore mo mabakeng a Kantoru ya Tonakgolo, motho yo o tlhophilweng ka go kwalwa ke Tonakgolo kgotsa
- (i) mo mabakeng a mangwe, tokololo ya Khansele ya Khuduthamaga e e rweleng maikarabelo a mokgatlho oo wa setšhaba kgotsa motho yo o tlhophilweng ka go kwalwa ke tokololo eo kgotsa
- (d) Mmasepala o kaya go re:
- (i) Mme Mayor;
 - (ii) Sebui kgotsa
 - (iii) motho ofe kapa ofe,
- 2.29. tlhomilweng ka go kwalwa ke Khansele ya Mmasepala ya mmasepala eo;
- 2.30. "**Go Go Gadget**" - 2016

- (a) Mokgatlho wa setšhaba o kaya kopo ya phitlhelelo ya rekoto ya mokgatlho wa setšhaba go ya ka [karolo 11](#) kgotsa
 - (b) setheo sa poraefete se kaya kopo ya phitlhelelo ya rekoto ya setheo sa motho go ya ka [karolo 50](#);
- 2.31. **"Go Go Goa Gone"** _ About
- (a) Mmele wa motho yo o nang le bokgoni jwa go dira gore o nne le mokgwa wa go dira jalo
 - (i) motho mongwe le mongwe (ntle le mokgatlho wa setšhaba o o kabakanngwang mo temaneng ya (a) kgotsa (b) ya tlhaloso ya "setheo sa setšhaba", kgotsa motlhankedi yo o kopang phitlhelelo ya rekoto ya mokgatlho oo wa setšhaba; Kana Kana
 - (ii) motho yo o dirang mo boemong jwa motho yo o umakiwang mo karolwaneng (i);
- (b) A Body Means Go
- (i) motho mongwe le mongwe, go akarediwa, mme go sa lekanyediwe, mokgatlho wa setšhaba kgotsa motlhankedi wa teng, a kopa phitlhelelo ya rekoto ya setheo seo; Kana Kana
 - (ii) motho yo o dirang mo boemong jwa motho yo o kabakanngwang mo karolwaneng (i);
- 2.32. **"Ditiro tse di sa amanang le tiro kgotsa tse di sa amanang le tiro"** di kaya "
- (a) tirisodikgoka kgatlhanong le Rephaboliki;
 - (b) borukhuthi kgotsa borukhuthi jo bo ikaeletseng batho ba Rephaboliki kgotsa thoto ya togamaano ya Rephaboliki, e ka nna mo teng kgotsa kwa ntle ga Rephaboliki;
 - (c) tiro e e ikaeelang go fetola tatelano ya molaotheo ya Rephaboliki ka tiriso ya dikgoka kgotsa dikgoka, kgotsa
 - (d) go dira tiro e e seng ya boditšhaba kgotsa ya botlhodi;
- 2.33. **"3"** ka ga kopo ya go dira kopo ya go dira kopo ya go fitlhelela
- (a) Rekoto ya mokgatlho wa setšhaba e kaya motho mongwe le mongwe (go akarediwa, mme e sa lekanyediwe, Puso ya naga e sele, mokgatlho wa boditšhabatšhaba kgotsa setheo sa Puso eo kgotsa mokgatlho oo) ntle le moo).
 - (i) (a) mokopi yo o amegang, le (ii) mokgatlho wa setšhaba; Kana Kana
 - (b) rekoto ya mokgatlho wa poraefete e kaya motho mongwe le mongwe (go akarediwa, mme go sa lekanyediwe, mokgatlho wa setšhaba) ntle le mokopi, mme, mo dikarolong tsa 34 le 63, go umakiwa "motho" mo ditemaneng (a) le (b) di tshwanetse go tsewa jaaka e kaya "motho wa tlholego";
- 2.34. **"Molao o"** o akaretsa molawana mongwe le mongwe [o o](#) dirilweng le go dirisiwa go ya ka karolo 92;

- 2.35. **phetiso**" e e malebana le rekoto e kaya phetiso go ya ka karolo 20 (1) kgotsa (2), le "phetiso" e na le bokao jo bo tsamaelanang;
- 2.36. **"Malatsi a tiro" a** kaya malatsi mangwe le mangwe kwa ntle ga Matlhatso, Sontaga kgotsa malatsi a boikhutso a botlhe, jaaka go tlhalositswe mo karolong ya 1 ya Molao wa Malatsi a Boikhutso a Setšhaba wa 1994 (Molao no. 36 wa 1994).

3. Mme Paia Manual

Bukana eno ya Paia le yone e solegela batho molemo.

- 3.1. tlhatlhoba mofuta wa direkhoto, tse di ka setseng di le teng kwa Lefapheng la Tlhabololo ya Loago la Kapa Bokone ntle le tlhokego ya go romela kopo ya PAIA ya semmuso;
- 3.2. nna le kutlwisiso ya kamoo o ka kopang phihlello ho rekoto ya Lefapha la Ntshetsopele ya Setjhaba la Kapa Bokone;
- 3.3. Go fitlhelela dintlha tsotlhe tsa puisano tse di maleba tsa batho ba ba tla thusang setšhaba ka direkoto tse ba ikemiseditseng go di fitlhelela;
- 3.4. itse dipaakanyo tsotlhe tse di leng teng go tswa kwa Lefapheng la Tlhabololo ya Loago la Kapa Bokone tebang le dikopo tsa phitlhelelo ya direkoto pele o ka atamela mo Regulatorng kgotsa Dikgotlatshekelo;
- 3.5. Tlhaloso ya ditirelo tse di leng teng go maloko a setšhaba go tswa kwa Lefapheng la Kapa Bokone la Tlhabololo ya Loago le ka moo ba ka bonang phitlhelelo ya ditirelo tseo;
- 3.6. Tlhalosa ka ga kaedi ya gore o ka dirisa JANG PAIA, jaaka o tlhabolotswe ke Moalosi le gore o ka e fitlhelela jang;
- 3.7. Fa setheo se tla dira tshedimose tso ya poraefete, maikaelelo a go baakanya tshedimose tso ya motho le tlhaloso ya ditlhopho tsa dintlha tsa tshedimose tso le tshedimose tso kgotsa ditlhopho tsa tshedimose tso tse di amanang le seno;
- 3.8. Itse gore a Lefapha la Tlhabololo ya Loago la Kapa Bokone le ikaelela go fetisetsa kana go dira tshedimose tso ya poraefete ka fa ntle ga Rephaboliki ya Aforika Borwa le baamogedi kgotsa ditlhopho tsa baamogedi ba ba fitlhelelang tshedimose tso le
- 3.9. Itse gore a Lefapha la Tlhabololo ya Loago la Kapa Bokone le na le dikgato tse di maleba tsa tshireletso go netefatsa sephiri, botshepegi le go nna teng ga tshedimose tso ya sebele e e tla diragadiwang.

4. Go tlhomiwa ga Lefapha la Tlhabololo ya Loago la Kapa Bokone.

Molaotheo wa Rephaboliki ya Aforika Borwa, 1996

- Ditshwanelo tsa phitlhelelo ya pabalesego ya loago le ditirelo tsa loago di fitlhelwa mo dikarolong 27 le 28 tsa Molaotheo. molaotheo o o tlhalositsweng mo karolong 27 (1) (c) o o tlhalosang;
- Mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya go fitlhelela tshireletso ya loago, go akarediwa thuso e e maleba ya loago mo go ba ba sa kgoneng go ikemela le ba ba ikaegileng ka bona.
- Karolo 27 (2) e rotloetsa Puso go tsaya dikgato tse di utlwalang tsa semolao le tse dingwe mo ditlamelong tsa yona tse di leng teng go diragatsa ditshwanelo tse ka gale.
- Karolo 28 (1) ya Molaotheo e tlhagisa ditshwanelo tsa bana tebang le tlhokomelo e e maleba (phepo ya botlhokwa, bonno, ditirelo tsa tlhokomelo ya boitekanelo le ditirelo tsa loago) le gore go tlhatlhelwa ga bana ke kgato ya bofelo ya thibelo.
- Karolo 29 (1) (c) e tlamela ka tshwanelo ya phitlhelelo ya thuso ya loago e e maleba mo go ba ba sa kgoneng go itshetsa le ba ba ikaegileng ka bona.

5. Goals / Keabetswe

Taelo ya peomolao

Peomolao	Go Go Gadget DSD
Molao wa Bana (38/2005)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Molao o dira go diragatsa ditshwanelo tsa bana jaaka di thagelela mo Molaotheong mme o beye metheo e e amanang le tlhokomelo le tshireletso ya bana. E tlhalosa gore: <ul style="list-style-type: none"> – ditshwanelo le maikarabelo a bana; – ditshwanelo le maikarabelo a batsadi; – melawana le dikaelo tsa tshireletso ya bana; – Go godisa bana ba ba nang le seabe mo go tsang le – Go tlhoma melao e e amanang le tshomarelo ya bana le tshireletso ya bana. ▪ Ntlha e e botlhokwa ya tshekatsheko ya molao wa bana e ne e le go fitlhelela 2011 South Gauteng High Court, 2011, malebana le tlhaloso e e nepagetseng ya Karolo 150 (1) (a) ya Molao. Kgotlatshekelo e ne ya re: <ul style="list-style-type: none"> – Motlhokomedi yo o kolotang tiro ya semolao ya tlhokomelo (mo lebakeng le, nkokoagwe) a ka go nna motsadi yo o nang le botswereledi, mme – Ga go molao wa ngwana kgotsa Molao wa Thuso ya Loago kgotsa Melawana ya ona ga e tlhoke go sekaseka lotseno lwa motsadi yo o tshwaeditsweng; Ka jalo, seemo sa madi sa bana ba ba tlhokang tlhokomelo le tshireletso di tshwanetse go tsewa tsia e seng sa motsadi yo o golamang. Fa e le gore batsadi ba ba nang le

Peomolao	Go Go Gadget DSD
	<p>maikarabelo a thuso ya madi ga ba na mekgwa ya go dira jalo, ba tshwanetse go dira kopo ya thuso ya thuso.</p>
<p>Molao wa Tlhabololo ya Bana wa Bo17 2016 Mme Les enfants Tlhabololo ya Molao 18 wa 2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Molao wa Tlhabololo ya Bana (18/2016) o tlhabolola Molao wa Bana wa 2005 ke, gareng ga tse dingwe, go tsenya ditlhaloso tse dintšhwa tse di fang ngwana tlhokomelo ya nakwana e e babalesegileng kwa ntle ga taelo ya kgotlatshekelo e e beilweng fa pele ga Kgotlatshekelo ya Bana go sekasekwa pele ga go fela ga letsatsi le le latelang la kgotlatshekelo; go sekaseka tshwetso ya go ntsha ngwana kwa ntle ga taelo ya kgotlatshekelo; E tlamela ka Tlhogo ya Porofense ya Tlhabololo ya Loago go fetsetsa ngwana kgotsa motho go tswa mo sebopegong se se rileng sa tlhokomelo e nngwe go ya kwa foromong e nngwe ya tlhokomelo e nngwe mme e tlamela ka kopo ya gore ngwana a nne mo tlhokomelong e nngwe kwa ntle ga dingwaga di le 18 pele ga bokhutlo jwa ngwaga oo ngwana yo o maleba a fitlhelelang dingwaga di le 18. Molao wa Tlhabololo ya Bana (17/2016) o fetola Molao wa Bana, 2005 ke, gareng ga tse dingwe, go tsenya ditlhaloso tse dintšhwa; go netefatsa gore motho yo o bonweng molato wa ditlolo-molao tse di rileng a tsewa a sa tshwanela go dira le bana; Mokomišenara wa Bosetšhaba wa Tirelo ya Sepodisi sa Aforika Borwa o tshwanetse go ya kwa go MokaediKakaretso dintlha tsotlhe tsa batho ba ba fitlhetsweng ga ba na mosola go dira le bana; go sekaseka tshwetso ya go ntsha ngwana kwa ntle ga taelo ya kgotlatshekelo; go atolosa maemo a a tshwanetseng go nna teng fa ngwana a ka amogelwa; le go oketsa ditlamorago tsa taelo ya go tshola ngwana ka go tlamela ka taelo ya go tshola ngwana ga e fe dithata tsotlhe tsa botsadi le ditshwanelo tsa motsadi wa ngwana fa taelo ya go amogela molekane kgotsa molekane wa leruri wa mo lapeng wa motsadi yoo le go tlamela ka merero e e amanang le yona.
<p>Molao wa Bogolwane wa Bo13 wa 2006</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Molao o tlhoma lethomeso la go maatlafatsa le go sireletsa batho ba bagolo, go tseweletsa le go tshegetsa maemo a bona, ditshwanelo, boitekanelo, pabalesego le pabalesego le go lwantsha tshotlako kgatlhanong le Batho ba bagolo. ▪ Molao o o rotloetsa mokgwa wa tlhabololo o o dumelang tse di latelang: <ul style="list-style-type: none"> – bothhale le bokgoni jwa batsofe; – go nna le seabe ga batho ba bagolo mo mererong ya setšhaba; – go laola ditirelo tsa batsofe; le – Go tlhomiwa le go laola ditirelo le ditirelo tsa batho ba ba tsofetseng. <p>Go ya ka Molao wa 81 wa 1967, go ya ka molao wa 1967, go ya ka molao wa 1967, go ya ka Molao wa Botswana.</p> <p>Tlhokomelo ya tlhokomelo ya setšhaba go netefatsa gore motho yo o godileng a sa ntse a le mo maemong a a kwa tlase.</p> <p>setšhaba sa rona ka fa go kgonegang ka teng.</p>
<p>Molao wa Bosiamisi jwa Ngwana, Wa bo 75 wa 2008</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Molao o dira tlamelo ya go tlhama tsamaiso ya bosiamisi jwa bosenyi mo baneng ba ba kgatlhanong le molao mme e ikaelela go sireletsa ditshwanelo tsa bana.
<p>Molao wa 116 wa 1991 jaaka o tlhabolotswe 35 wa 2002.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Molao ono o tlhalosa ditiro le ditiro tsa batlhankedi ba ba tlhophilweng ba ba tlhophilweng. Gape e tlamela ka go tlhama le go tsenya tirisong mananeo a maikaelelo a go lwantsha bosenyi le go neela thuso le go tshwara batho ba ba rileng ba ba amegang mo bosenyeng. ▪ go atolosa dithata le ditiro tsa batlhankedi ba ba nang le bokgoni; go tlamela ka maikarabelo a batlhankedi ba boatlhodi; go tlamela ka tekanyetso e e tlamilweng ya bana ba ba tshwerweng; go tlhoma komiti e e maleba ya go tlhoma komiti ya bogakolodi; Tlamela ka go nna le leina la balosika le go tlamela ka dintlha tse di golaganeng le tse di amanang le seno.

Peomolao	Go Go Gadget DSD
Molao wa Thibelo le Kalafo ya Tlheketso ya Dintho Wa 70 wa 2008	<ul style="list-style-type: none"> Molao o tlamela ka go tsenngwa tirisong ga phasalatso ya ditirelo tse di tletseng le tse di kopaneng mo lefapheng la tshotlako ya dilo mo gare ga Mafapha otlhe a Puso. Go gatelelwa thata ga Molao ono ke go tthatlosa mananeo a a theilweng mo setšhabeng le a pele a tsereganyo.
Go thibela le go lwantshana le go lwantsha bosenyi mo Molaong wa 7/2013	<ul style="list-style-type: none"> Molao o dira go thibela, go gatelela le go othaya batho, segolo basadi le bana, go tlaletsa tumalano ya UN kgatlhanong le bosenyi jo bo rulagantsweng ka transnational.
Molao wa Tirisodikgoka ya Mo Malapeng wa 116 , 1998	<ul style="list-style-type: none"> Maikaelelo a Molao ono ke go tlamela batswasetlhabelo ba tshireletso e e kwa godimo ya tirisodikgoka mo malapeng. Molao o dira gore kgotlatshekelo e tlogele motho yo o itsegeng kgotsa yo o bidiwang tlolomolao ya tirisodikgoka ya mo malapeng kgotsa go thibela mefuta e mengwe ya phithhelelo ke bona.
Molao wa Thibelo ya Tirisodikgoka ya Lelapa wa bo133 wa 1993	<ul style="list-style-type: none"> Molao ono o batla gore motho mongwe le mongwe yo o mo boemong jwa go rwala maikarabelo a ngwana go bega kgoeletso nngwe le nngwe e e utwalang ya gore ngwana o sotliwa mo motlhankeding wa sepodisi, Mokomisinaro wa boitekanelo jwa bana kgotsa modiri wa loago mo mokgatlhong o o tlhophilweng.
Molao wa Thuso ya Loago, no. 13 wa 2004	<ul style="list-style-type: none"> Molao ono o laola tsamaiso le tuelo ya dithuso tsa loago. A re ke mang yo o letleletsweng go fiwa madi le go netefatsa gore go na le maemo a a kwa tlase a tlamelo ya thuso ya loago. Molao ono o tlamela gape ka mokgwa wa go dira thuso ya go nna jalo, go tlhoma motlathobi wa thuso ya loago, le go tlamela ka merero e mengwe e e amanang le yona.
Molao o o Tlhabolotsweng wa Bosenyi (Ditlolomolao tsa Thobalano le Merero e e Amanang) Molao wa 32 wa 2007, o gape o bidiwang Molao wa Ditlolomolao tsa Thobalano.	<ul style="list-style-type: none"> Molao o ne wa baakanya le go baakanya molao o o amanang le ditlolo tsa thobalano. E tlamela ka ditirelo tse di farologaneng go batswasetlhabelo ba bosenyi jwa tlhakanelodikobo. Gape e ne ya tlhama Rejistara ya Bosetšhaba ya Batlolamolao ba bong, e e begang dintlha tsa batho ba ba bonweng molato wa tlhakanelodikobo kgatlhanong le bana kgotsa batho ba ba sa itekanelang mo tlhaloganyong.
Molao wa Bosenyi (Sexual) Ditlolomolao le tse di amanang (1) Modifying Act (6/2012)	<ul style="list-style-type: none"> Molao o tlhabolola molao wa bosenyi (ditlolo-molao tsa thobalano le tse di amanang le tsona) Go ya ka Molao wa 2007, o tshalosa ka go re, go ya ka molao wa 2007; Go na le mabaka a a utwalang a molao a a amanang le molao o, le go dira tlamelo ya dintlha tse di amanang le molao.
Molao wa Mekgatlo e e Sa Direng Poelo (71/1997)	<ul style="list-style-type: none"> Molao ono o ikaelela go tshegetsa di-NL Ka go tlhama letlhomiso la tsamaiso le taolo le di-NS tse di ka tsamaisang merero ya tsona.
Molao wa Boporofesenele ba Ditirelo tsa Loago (110/1978, 1978: Go to: 1995, 1996 & 1998)	<ul style="list-style-type: none"> Molao o tlhomile Khansela ya Aforika Borwa ya diporofesene tsa ditiro tsa loago. (SaCSSP) e tshalosa maatla le ditiro tsa Boto ya Ditirelo tsa Loago le Porofesene ya Ditirelo tsa Loago.
Molao wa Diporofesenele tsa Tirelo ya Loago wa bo110 wa 1978: Melawana e e amanang le go kwadisiwa ga bokwadi jwa bo bo rileng mo Go Goa Gone (2013)	<ul style="list-style-type: none"> Melawana e, e phasaladitswe mo Kuranteng ya Molawana wa 36159 ka 15 Tlhakole No. 2013, No. 1 2013, e ikaelela go tokafatsa le go tokafatsa ditirelo tsa go dira tiro ya go dira.

Peomolao	Go Go Gadget DSD
Dikamano tse di amanang le mebuso Molao wa Motheo (13/2005)	<ul style="list-style-type: none"> Molao o ikaelela go dira gore go nne le seabe se segolo mo makaleng a mararo a puso go tswelletsa tsamaiso e e tlhomameng le e e arabelang ya puso, Seno se tokafatsa boleng le melaometheo ya tsamaiso ya setšhaba.
Tlhabololo ya Bašwa ya Bosetšhaba Molao wa Tsamaiso (54/2008)	<ul style="list-style-type: none"> Molao ono o ikaelela go tlhama le go rotloetsa go nna le seabe mo mererong ya tlhabololo ya bašwa.
Netefatso ya boleng Lethomeso la Loago Go Goa Gone (V4) (2012)	<ul style="list-style-type: none"> Letlhomeso le la Bosetšhaba le tlamela ka tsamaiso e e tlhomameng le maemo a a bonatlaleletso go Go tokafatsa le go tokafatsa mafaratlhatlha a ditirelo tsa loago.
Molao wa Tsamaiso ya Matlhotlhapelo (57/2002)	<ul style="list-style-type: none"> Molao ono o tlamela ka pholesi e e kopanetsweng le e e golaganeng le e e golaganeng ya taolo ya matlhotlhapelo (go tsepamisa mogopolo mo go thibeleng kana go fokotsa kotsi ya masetlapelo, go fokotsa bogolo jwa masetlapelo, go baakangwa ga maemo a tshoganyetso, go tsiboga ka bonako le ka nonofo mo masetlapelong le go fola morago ga masetlapelo); go tlhomiwa ga ditikwatikwe tsa tsamaiso ya matlhotlhapelo a bosetšhaba, porofense le a bommasepala; baithaopi ba tsamaiso ya matlhotlhapelo; Mme Other Dintlha tse di amanang le ditiragalo
Dikamano tse di amanang le mebuso Molao wa Motheo (13/2005)	<ul style="list-style-type: none"> Go ya ka molao o, o tshwanetse go dira gore go nne le seabe se segolwane mo dikarolong tse tharo tsa molaotheo. go rotloetsa tsamaiso e e tlhomameng le e e arabelang; Puso, e e godisang boleng le melaometheo ya tsamaiso ya setšhaba.
Botsamaisi ba Ditšhelete tsa Setšhaba Molao wa 1999 (P. No. 01 wa 1999) Modified.	<ul style="list-style-type: none"> go laola tsamaiso ya ditšhelete mo pusong ya bosetšhaba, le dipuso tsa diporofense; go netefatsa gore lotseno lotlhe la puso, ditshenyegelo, dithoto le melato di tsamaisiwa ka bokgoni le ka bokgoni; go tlamela ka maikarabelo a batho ba ba nang le taolo ya ditšhelete mo dipusong tseo; le go dira dilo tse di amanang le tsona, mo godimo ga moo.

Ditaelo tsa pholisi

Mme Politiko	Go Go Gadget DSD
Medium-Term Strategic Go Goa Gone (2019-24)	<ul style="list-style-type: none"> Leano lena la Nako e Bohareng (MTSF) ke leano la mmuso la mmuso la 2014-2019. E supa maitlamo a a dirilweng mo manifestong wa ditlhopho tsa mokgatlo-tsamaiso, go akarediwa go diragatsa NDP. YBB e na le maikaelelo a puso le ditiro tse di tshwanetseng go fitlhelelwa. MTSF e ikaelela go netefatsa go nna le tirisano mmogo, go golagana le go golagana le maano a puso le go golagana le dithulaganyo tsa tekanyetsokabo.
2015 Go GoA Gone (2015)	<ul style="list-style-type: none"> Pholisi e e ikaelela go fetola phano ya ditirelo tsa tlhabololo ya bana ba bannye mo Aforika Borwa, segolobogolo go samagana le diphatlha tse di botlhokwa le go netefatsa tlamelo ya lenaneo le le akaretsang, la dingwaga-le-tlhabololo le le maleba la tlhabololo ya boleng jo bo siameng jwa pele jwa bana jo bo kgonegang go fitlhelelwa ke bana botlhe, bana ba bannye le batlhokomedi ba bona jaaka go ka akangwa mo NDP.

Mme Politiko	Go Go Gadget DSD
2020-2030 Lekgotla La Setshaba Youth Policy (2030) Go Goa Gone	<ul style="list-style-type: none"> 2030 ke leano le le ikaelelang go dira gore go nne le seabe mo go tse di siameng tsa bašwa. Dipoelo tsa tlhabololo ya bašwa mo Aforika Borwa mo maemong a selegae, porofense le a bosetšhaba. Pholisi e e agilwe ka di-NYP tsa ntlha tsa Aforika Borwa le tsa bo2, tse di akaretsang paka ya 2009-2014 le 2015-2020, ka go latelana. Pholisi e lemoga gore go baya pele ga ditlamelo go akaretsa tlhabololo ya bašwa, thuto ya bašwa, go nna le seabe mo ikonoming le boitekanelo jwa mmele le mo tlhaloganyong. Dipoelo tse di batlegang tsa pholisi di maatlafatsa bašwa ba ba nang le tshedimosetso, kitso le bokgoni jo bo ba kgontshang go dirisa ditšhono le go tsaya boikarabelo jwa go dira seabe se se nang le bokao mo tlhabololong ya Aforika Borwa ya temokerasi le e e atlegileng.
Gae Sekgoa go ya go Setswana family of 2013	<ul style="list-style-type: none"> Maitlhomomagolo a Pampiri e tshweu ke go rotloetsa botshelo jwa lelapa, go godisa le go maatlafatsa botshelo jwa malapa, le dikgang tse di bothokwa tsa lelapa mo maitekong a go dira puso ka bophara.
1997 Go Go Gadget Social	<ul style="list-style-type: none"> Tokomane e tshweu ke motheo wa boiketlo ba loago morago ga 1994 ka go tlamela ka ditheo, dipholisi le mananeo a go tlhabolola tlhabololo ya loago.
Copyright 2015 Go Disabled	<ul style="list-style-type: none"> Bukana e, e na le tsela e e bothokwa ya go lemoga ditshwanelo tsa batho ba ba nang le bogole ka go tlhama setšhaba se se gololesegileng le se se nang le bogole fela se se akaretsang batho ba ba nang le bogole jaaka baagi ba ba lekanang. E kaela le go rotloetsa go nna le boitseanape jwa batho ba ba nang le bogole. E tlhalosa ka bophara maikarabelo le maikarabelo ka ditshiya di le robongwe tsa togamaano, tse batsayakarolo ba nang le seabe mo go fediseng kgethololo e e sa kgaotseng ya thulaganyo le go kgaratlhelwa ke Batho ba ba nang le Bogole.
Leano la Bosetšhaba la Tlhabololo ya 2030 (2012)	<ul style="list-style-type: none"> Khomišene ya Togamaano ya Bosetšhaba e phasaladitse "Leano la Tlhabololo ya Bosetšhaba: Pono ya 2030" ka la 11 Ngwanaitseele 2011 e le kgato ya go katisa tsela e ntšhwa ya Aforika Borwa, e e batlang go fedisa lehuma le go fokotsa go tlhoka tekatekano ka 2030. "Leano la Bosetšhaba la Tlhabololo ya Bodišhaba 2030: Makasine wa Tora ya Tebelo, Makasine wa Tora ya Tebelo, 2012 - Makasine wa Tora ya Tebelo, 2012 .
2012 Go Go Gadget Social Work Work (2012)	<ul style="list-style-type: none"> E tlamela ka letlhomoso la tlhokomelo e e lekaneng ya badiri ba loago, badiri ba loago ba baithuti, badiri ba ba thusang mo loagong, badiri ba ba thusang baithuti, badiri ba ba thusang baithuti, baporofešenale ba tiro ya loago le baporofešenale go netefatsa mekgwa ya tiro ya boitseanape e e direlang dikgatlhegelo tse di gaisang tsa badirisi ba ditirelo mo lephateng la loago la Aforika Borwa.
Lefapha la Tlhabololo ya Loago la Kapa Bokone le Tlhabolotswe Leano la Togamaano (NCPSP) 2020 -2025	<ul style="list-style-type: none"> Ka jalo, leano le le tlhabolotsweng la Togamaano la 2021/204/204/25 ke polelo e e sa tlhamalalang ya maikaelelo mo dingwageng tse di tlang tse tlhano tse di tlang tebang le boineelo jwa Lefapha la Tlhabololo ya Loago ya go tlhama botshelo jo bo botoka go botlhe, go tsamaelana le taelo ya lefapha. E na le maemo a a kwa godimo a lefapha a tla lekanyediwang ka ona.
Polokwane Monitoring Framework For Job Gauteng Gauteng Lebanon, 2012 (2012)	<ul style="list-style-type: none"> Go tlamela ka letlhomoso le le maleba la tlhokomelo ya badiri ba loago, baithuti ba ba maleba. Badiri ba loago, bathusi ba loago, badiri ba ba nang le bokgoni jwa loago, badiri ba bathusi ba loago, loago Badiri ba badiri le badiri ba ba ikemetseng go netefatsa gore ba na le bokgoni jo bo maleba Mekgwa ya boporofešenale e e direlang dikgatlhegelo tse di gaisang tsa badirisi ba ditirelo mo lephateng la loago la Aforika Borwa.

bono bono

Mokgatlho o o itshidilang le o o nang le boikgapo

Kabelo Seabelo

Go tlamela ka ditirelo tsa tlhabololo ya loago tse di akaretsang le tse di tswelolang.


baanelwa

Dintlha tse di latelang le tse di latelang di ile tsa supywa go tsweletsa tlhabololo ya loago:

- **Seriti sa botho** ke tshwanelo ya motheo ya botho e e tshwanetseng go sirelediwa mo Molaotheong wa Aforika Borwa le go nolofatsa kgololosego, bosiamisi le kagiso.
- **Re tlotlana** ka batho le batho ba re ba direlang, e bile ke selo se se botlhokwa mo go boneng maikaelelo a tlhabololo.
- **Boikanyegi bo** tlhomamisa gore re dumalana le melao, melaometheo, ditiro le dikgato mme ka jalo di dira gore re nne le boikanyego mo gare ga rona le batsayakarolo ba rona.
- **Bosiamisi** bo bontsha boineelo jwa rona jwa go tlamela maAforika Borwa otlhe ntle le kgobelelo e e theilweng mo lotsong, bong, bodumedi kgotsa tumelo.
- **Re** batla go netefatsa phitlhelelo e e lekanang ya ditirelo, go nna le seabe ga baagi mo ditshwetsong tse di amang matshelo a bona le go fitlhelela maemo a tekatekano moo go se lekalekaneng go leng teng.

6. Lefapha la Tlhabololo ya Loago la Kapa Bokone

Popego



Boleng jo bo tokafaditsweng jwa botshelo ka ditirelo tsa tlhabololo ya loago tse di akaretsang, tse di kopaneng le tse di tswelolang

Dipholo di tsewa go tswa mo letlhomesong la togamaano la paka ya magareng ya Lefapha go ya ka Ditlapele 4: Go kopanya Moputso wa Loago ka Ditirelo tsa Motheo tse di Ikanyegang le Boleng go ya ka mafelo a a latelang a a tlhomamisitsweng, e leng:

Go Goa Gone 1: Go tokafatsa tlamelo ya ditirelo tsa semolao tsa bana, batsofe, basadi le batho ba ba nang le bogole.

Go Goa Gone 2: Go fokotsa malwetse a loago

Results 3: Jaana Fokotsa selekanyo sa tlhalelo ya dijo mo maemong a a kwa tlase a go sa sireletsega ga dijo.

Results: 4 go go Go tokafatsa tirelo e e theilweng mo ditirelong tse di tlhokegang.

7. Dintlha tsa botlhokwa tsa go fitlhelela tshedimosetso ya Lefapha la Tlhabololo ya Loago la Kapa Bokone

Motlhankedi mogolo wa tshedimosetso

Name: Jaana	Shouneez Wookey
Mme Tel:	053 – 874 9300
E-mail: Go	skimmie@ncpg.gov.za
Mme Fax:	053 - 871 1062

Motlatsi Wa Tshedimosetso

Name: Jaana	Mme Phyllis Gosalamang Saul
Mme Tel:	053 – 874 9107
E-mail: Go	paulineverkoper@ncpg.gov.za
Fax palo:	053 - 871 1062

Contacts General go dirisana le rona

E-mail: Go tbooyesen@ncpg.gov.za

Ofisi ya Tlhogo

Aterese ya Poso:	Private Bag X5042, Kimberley, 8300
Physical Address:	Laf mabilo Complex, 257 Barkly Road, Homestead, Kimberley, 8306
Phone book:	053 – 874 9300 / 9100
E-mail: Go	tbooyesen@ncpg.gov.za
Website: go	http://socdev.ncpg.gov.za

8. Tlhaloso ya Dipheko tsotlhe tse di leng teng mabapi le Molao kgotsa go retelwa ke go dira ke Lefapha la Tlhabololo ya Loago la Kapa Bokone.

Dipaakanyo tsotlhe tse di leng teng mo molaong tse di leng teng tebang le molao kgotsa go retelwa ke go dira go ya ka tshwanelo kgotsa tiro e e rebotsweng kgotsa e e beilweng ke Molao ono le Tshireletso ya Tshedimoseiso ya Poraefete wa 2013, go akarediwa mokgwa wa go beeleisa:

- (i) Boikuelo jwa ka fa gare;
- (ii) ngongorego e e tlhokomediseding ya tshedimoseiso; le
- (iii) kopo e e nang le kgotlatshekelo kgatlhanong le tshwetso ke motlhankedi wa tshedimoseiso wa mokgatlo wa setšhaba, tshwetso ya boikuelo jwa ka fa gare, tshwetso ya Motlhankedi wa Tshedimoseiso kgotsa tshwetso ya tlhogo ya setheo sa poraefete;

9. 12 Tsela ya go dirisa setswana le kafa o ka e dirisang ka teng

Kaedi e, e ne ya gatisiwa go thusa setšhaba go tswa mo maemong otlhe a botshelo go tshegetsa tshwanelo ya bona ya molaotheo go fitlhelela tshedimoseiso. Metswedi e mengwe ya tshedimoseiso e ka thusa gape motho yo o kopang go fitlhelela direkoto.

Pele motho mongwe le mongwe a tsaya dikgato tsa go fitlhelela tshedimoseiso kgotsa direkoto tsa mmele o o rileng, Bukana ya PAIA ke sediriswa sa ntlha se se tshwanetseng go balwa.

Mo go tse dingwe, go na le mosola wa go dira gore motho a nne le bokgoni jwa go:

- tlhatlhoba mofuta wa direkoto tse di ka nnang teng kwa ntle ga tlhokego ya go romela kopo ya PAIA ya semmuso;
- go tlhaloganya tsela ya go fitlhelela tshedimoseiso e e rileng e e tshotsweng ke mokgatlo o o rileng;
- go fitlhelela dintlha tsotlhe tsa puisano tse di maleba tsa motho yo o tla thusang setšhaba ka direkoto tsa motho mongwe le mongwe yo o ikaelelang go fitlhelelwa;
- o tshwanetse go itse gore direkoto tsotlhe tse di leng teng go tswa mo setheong se se fitlhelwang go ya kwa go direkoto di kopiwang pele ga go katolosiwa mo dikgotlatshekelong tse di maleba;
- bona tlhaloso ya ditirelo tse di leng teng go maloko a setšhaba go tswa mo mmeleng le ka mokgwa wa go fitlhelela ditirelo tseo;

- itse gore a setheo se tla dira tshedimosetso ya poraefete, maikaelelo a go baakanya tshedimosetso ya motho le tlhaloso ya ditlhopha tsa dintlha tsa tshedimosetso le tshedimosetso kgotsa ditlhopha tsa tshedimosetso tse di amanang le seno;
- itse gore a setheo se ikaeletse go fetisetša kgotsa go baakanya tshedimosetso ya motho ka sebele kwa ntle ga Rephaboliki ya Aforika Borwa; Karolo 14 le Karolo 51 ya PAIA go Sireletša Tshedimosetso ya Gago
- E teng ka dipuo di le tharo tsa semmuso.
- Kaedi, jaaka go umakilwe pelenyana, e na le tlhaloso ya - dintlha tsa PAIA le POPIA;
- aterese ya poso le ya mmila, nomoro ya mogala le fekese mme fa e le teng, aterese ya poso ya elektoroniki ya motlhankedi wa tshedimosetso wa mokgatlho mongwe le mongwe wa setšhaba le Motlatsa Motlhankedi mongwe le mongwe wa tshedimosetso wa setšhaba le wa poraefete yo o supilweng go ya ka karolo 17 (1) ya PAIA¹ le karolo 56 ya POPIA²;

Kopo ya go dira kopo ya tshedimosetso

Gore o kgone go fitlhelela tshedimosetso, kopo e ka dirwa kwa lefapheng. PAIA e tlhoka foromo e e tla romelwang go kopa foromo e e tlhokegang (Melawana e e beela diforomo tse).

Diforomo tse pedi di ka dirisiwa go tswelletsä tshwanelo ya go fitlhelela tshedimosetso.

Diforomo tseno di ka bonwa mo webosaeteng ya <https://www.justice.gov.za/inforeg/>

Go Go Gadget Regulator:

kopo e e nang le kgotlatshekelo kgatthanong le tshwetso ke motlhankedi wa tshedimosetso wa mokgatlho wa setšhaba, tshwetso ya boikuelo jwa ka fa gare, tshwetso ya Mookamedi kgotsa tshwetso ya tlhogo ya setheo sa poraefete;

- Ditlamelo tsa dikarolo 145 le 516 di tlhoka setheo sa setšhaba le setheo sa poraefete, go tlhama bukana le tsela ya go bona phitlhelelo ya bukana;
- Ditlamelo tsa dikarolo 157 le 528 di tlamela ka tshenolo ya boithaopo ya ditlhopha tsa direkoto ke mokgatlho wa setšhaba le setheo sa poraefete, ka go latelana;
- Kitsiso e e ntshitsweng go ya ka dikarolo 229 le 5410 mabapi le dituelo tse di tshwanetseng go duelwa malebana le dikopo tsa phitlhelelo le
- Melawana e dirwa go ya ka karolo 92¹¹.
- Maloko a setšhaba a ka tlhatlhuba kgotsa a dira dikhopi tsa kaedi go tswa kwa dikantorong tsa mekgatlho ya setšhaba kgotsa ya poraefete, go akarediwa kantoro ya Moposi, mo diureng tsa tiro ka metlha.

7. Tlhaloso ya dintlha tse Lefapha la Tlhabololo ya Loago la Kapa Bokone le nang le direkoto le ditlhopha tsa direkoto tse di tshwerweng mo go yona.

Dintlha tse di mo go yone mmele o tshwarang direkoto	Dintlha tse di mo go yone mmele o nang le direkoto
Strategic bone Documents, Jaana maano, Ditshisinyo	Ngwaga le ngwaga Dipegelo, Strategic bone Mme Plana, Ngwaga le ngwaga Leano la tshebetso.
Metswedi ya Batho	1.1.1.1.1.1.1.1.1 posts by trololololed; Direkoto tsa badiri; Go ithuta le go ithuta, sekao, tlhabololo ya bokgoni le maano a katiso Leano la Tekano ya Tiro le Dipalopalo
Finance Kakamega	Go Goa Gone Files Tuelo Matsepa Dipegelo tsa ditšhelete tsa ngwaga le ngwaga Basal/Bas/LoGIS Reports Tshedimosetso ya Tekanyetsokabo
Ditirelo tsa loago	Client Files Kwa Ditaelo tsa kgotlatshekelo
Mekgatho e e seng ya Poelo	Npo Financial Applications - Madi a A Mo Ikwadisong Dintlha tsa kwadiso

8. Ditlhopha tsa direkoto tsa Lefapha la Tlhabololo ya Loago la Kapa Bokone di teng kwa ntle ga motho yo o tshwanelang go kopa phitlhelelo.

Tshedimosetso e e gatisitsweng mo tirisong ya setšhaba:

- Pegelo ya ngwaga le ngwaga
- Thulaganyo ya togamaano ya ngwaga le ngwaga

- Togamaano ya nako e e kwa magareng

9. Ditirelo tse di leng teng go maloko a setšhaba go tswa kwa Kapa Bokone

Thulaganyo Thulaganyo	Programme / Go Go	Go nna le seabe mo dipoelong tsa setheo
Lenaneo la 1: Tsamaiso	Ofisi ya Mec	Go tokafatsa tirelo e e theilweng mo ditirelong tse di tlhokegang.
	Ditirelo tsa Botsamaisi jwa Dikgwebo	
	Botsamaisi jwa Kgaolo	
Lenaneo 2: Ditirelo tsa Loago	Ditirelo tsa batsofe	Go tokafatsa tlamelo ya ditirelo tsa semolao tsa batsofe, basadi, bana le batho ba ba nang le bogole
	Ditirelo tsa batho ba ba nang le bogole	
	HIV le AIDS	Fokotsa selekanyo sa tlhalelo ya dijo mo maemong a a kwa tlase a go sa sireletsega ga dijo.
	Kimologo Ya Loago	
Lenaneo la 3: Bana le ba lelapa	Tlhokomelo le tlhokomelo ya malapa	Go tokafatsa tlamelo ya ditirelo tsa semolao tsa bana, batsofe, basadi le batho ba ba nang le bogole.
	Tlhokomelo ya bana le tshireletso	
	Tlhokomelo ya bana ba bannye le tlhokomelo ya bana ba bannye	
	Tlhokomelo ya bana le ya bašwa	
	Ditirelo tsa setšhaba tse di ikaegileng ka bana	
Lenaneo 4: Ditirelo tsa pusetso	Thibelo ya bosenyi le tshegetso	Go fokotsa malwetse a loago
	Maatlafatso motswasetlhabelo	
	Thibelo ya tiriso e e sa siamang le tsosoloso	
Lenaneo 5: Tlhabololo le Patlisiso	Comune Di Barolo	Fokotsa selekanyo sa tlhalelo ya dijo mo maemong a a kwa tlase a go sa sireletsega ga dijo.
	Gae Sekgoa go ya go Setswana npo	
	Go fokotsa bofuma le mekgwa ya go tshela ka tsela e e tsweleng.	
	Patlisiso le Thulaganyo ya Setšhaba	Go tokafatsa tirelo e e theilweng mo ditirelong tse di tlhokegang.
	Youth Development	Fokotsa selekanyo sa tlhalelo ya dijo mo maemong a a kwa tlase a go sa sireletsega ga dijo.
	Tlhabololo ya Basadi	
	Polokwane Population Promotion	Go tokafatsa tirelo e e theilweng mo ditirelong tse di tlhokegang.
	Lenaneo le le Atolositweng la Ditiro tsa Setšhaba (EPWP)	Fokotsa selekanyo sa tlhalelo ya dijo mo maemong a a kwa tlase a go sa sireletsega ga dijo.
Thuso ya setheo le tlhokomelo ya setheo	Go tokafatsa tirelo e e theilweng mo ditirelong tse di tlhokegang.	

10. DINTLHA TSA BOTHO

Mokgele Processing

- Go tlamela ka ditirelo tse di kopaneng tsa tlhabololo ya loago go ba ba humanegileng le ba ba kotsing ka tirisano le baamegi le mekgatlho ya setšhaba.

Tlhaloso ya dikarolo tsa dintlha tsa dintlha le tshedimisetso kgotsa dikarolo tsa tshedimisetso tse di amanang le seno.

Categories: Dintlha tsa Data Subjects	Tshedimisetso ya botho e e sekasekilwe
Batho ba tlhago	Leina le leina; Dintlha tsa kgokagano (nomoro ya fekese), nomoro ya fekese, aterese ya poso; Aterese ya bodulo, poso kapa ya kgwebo; 11.1.1.1.1.1.1. Dinomoro le makwaloitshupo
Batho ba ba Latofadiwang ka Molao	maina a batho ba ba ikgolaganyang; Leina la mokgatlho wa semolao; aterese ya mmele le ya poso; Dintlha tsa kgokagano (nomoro ya fekese), nomoro ya fekese, aterese ya poso; nomoro ya ngodiso; Diphiri tsa ditjhelete, tsa kgwebo, tsa saense kapa tsa botekgeniki le tsa kgwebo.
Badiri BaDirwang	boimana; boimana; maemo a lenyalo; 11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. tshedimisetso ya ditšhelete; Histori ya tiro; ID ya lo se; aterese ya mmele le ya poso; Dintlha tsa go ikgolaganya le (nomoro ya fekese), nomoro ya fekese, aterese ya poso); maitsholo a bosenyi; Go nna le botsogo jo bo siameng le ba masika a bone (maloko a lelapa) lotso, tsa kalafi, bong, bong, bosetšhaba, lotso kgotsa mo setšhabeng, go ya ka bong, dingwaga, dingwaga, boitekanelo jwa mmele kgotsa tlhaloganyo, bogole, bodumedi, segakolodi, tumelo, setso, puo, tshedimisetso ya biometric ya motho

11. Baamogedi kgotsa ditlhophu tsa baamogedi ba ba nang le phitlhelelo ya tshedimisetso ya poraefete

Categories: Dintlha tsa Data Subjects	Baamogedi kgotsa ditlhophu tsa baamogedi
Dinomoro tsa maina le maina a dirukhutlhi tse di latofadiwang ka tlolo-molao	Ditirelo tsa Sepodisi sa Aforika Borwa
Qualifications, kwa ratings	Bothati jwa Borutegi jwa Aforika Borwa

Categories: Dintlha tsa Data Subjects		Baamogedi kgotsa ditlhopha tsa baamogedi
Credits & Credit History For Credits		Credits go

12. GO NNA TENG GA BUKANA

Bukana e, e teng ka dipuo tse tharo tsa semmuso tse di latelang:

- Sekgoa;
- Se-Afrikaans;
- Setswana
- Khopi ya Bukana e, kgotsa mofuta wa yona o o tlabolotsweng, o gona gape le ka tsela e e latelang- mo <http://socdev.ncpg.gov.za>, fa e le teng, ya mokgatlo wa setšhaba;
- kwa kantorong ya setšhaba go tlathobiwa ga setšhaba mo diureng tsa gangwe le gape;
- go motho mongwe le mongwe fa a kopa le tuelo ya tuelo e e utlwalang e e rebotsweng; Mme et Mme
- Go ya ka molao wa tshedimose tso fa o kopa.
- Tuelo ya khopi ya bukana, jaaka go kabakanngwa mo tlaleletsong B ya Melawana, e tla duelwa go ya ka setshwantsho sengwe le sengwe sa Bogolo jwa A4.

Kaelo e ka bonwa gape:

- Fa o kopa motlhankedi wa tshedimose tso,
- Rootsweb (<https://www.justice.gov.za/infreq/>)

Update go go gadget manual

Lefapha la Tlhabololo ya Loago la Kapa Bokone le tla tlhabololwa le go phasalalatsa Bukana e ngwaga le ngwaga fa go tlhokega.

E ntshitsweng ke



Mme. S. Wookey

Tlhogo ya Lefapha Tlhabololo ya Loago

Ditshupiso

Karolo 14 (1) ya PAIA - Motlhankedi wa tshedimosetso wa mokgatlho wa setšhaba o tshwanetse, bonnye dipuo di le tharo tsa semmuso, a dire gore go nne le bukana e e tshotseng tshedimosetso e e tlhalositsweng mo temaneng ya 4 fa godimo.

Karolo 51 (1) ya PAIA - Tlhogo ya mokgatlho wa poraefete e tshwanetse go dira gore go nne le bukana e e nang le tlhaloso ya tshedimosetso e e tlhalositsweng mo temaneng ya 4 fa godimo.

Karolo 15 (1) ya PAIA - Motlhankedi wa tshedimosetso wa mokgatlho wa setšhaba o tshwanetse go dira gore go nne teng ka mokgwa o o beilweng tlhaloso ya ditlhopha tsa direkoto tsa mokgatlho wa setšhaba tse di leng teng ka boiketsetso kwa ntle ga motho yo o tshwanetseng go kopa Phitlhelelo

Karolo 52 (1) ya PAIA - Tlhogo ya setheo sa poraefete e ka, ka boithaopo, e ka dira gore e nne teng ka mokgwa o o beilweng tlhaloso ya ditlhopha tsa direkoto tsa mmele wa motho tse di leng teng ka boiketsetso ntle le motho yo o tshwanetseng go kopa Phitlhelelo

Karolo 22 (1) ya PAIA - Motlhankedi wa tshedimosetso wa mokgatlho wa setšhaba yo kopo ya phitlhelelo e diriwang go yona, o tshwanetse, ka kitsiso, o tlhoka gore mokopi a duele tuelo ya kopo e e rebotsweng (fa e le teng) pele a ka dira kopo.

Karolo 54 (1) ya PAIA - Tlhogo ya mokgatlho wa poraefete yo kopo ya phitlhelelo e diriwang go yona, e tshwanetse, ka kitsiso, e batla gore mokopi a duele tuelo e e beilweng ya kopo (fa e le teng) pele ga go ka dira kopo.

Karolo 92 (1) ya PAIA e tlhagisa gore "Tona" ka kitsiso mo Kaseteng, a dire melawana tebang le - (a) morero mongwe le mongwe o o tlhokegang kgotsa o letleletswe ke Molao ono gore o bewe; morero mongwe le mongwe o o amanang le dituelo tse di kabakanngwang mo dikarolong 22 le 54; kitsiso nngwe le nngwe e e tlhokwang ke Molao ono; Maemo a a tshwanang a a tshwanetseng go dirisiwa ke motlhankedi wa tshedimosetso wa mokgatlho wa setšhaba fa a swetsa ka gore ke dikarolo dife tsa direkoto tse di tla dirwang go ya ka karolo 15 le morero mongwe le mongwe wa tsamaiso kgotsa tsamaiso e e tlhokegang go diragatsa ditlamelo tsa Molao ono."

Karolo 17 (1) ya PAIA - For PAIA, mokgatlho mongwe le mongwe wa setšhaba o tshwanetse, go ya ka molao o o laolang go thapiwa ga badiri ba mokgatlho wa setšhaba o o amegang, o tshwanetse go supa palo ya batho jaaka batlatsa batlhankedi ba tshedimose tso ka moo go tlhokegang go dira gore lekgotla la setšhaba le fitlhelwe ka fa go kgonegang ka teng go kopa ba direkoto tsa yona.

Karolo 56 (a) ya popia - Mokgatlho mongwe le mongwe wa setšhaba le wa poraefete o tshwanetse go dira tlamelolo, ka mokgwa o o tshalositsweng mo karolong 17 ya Molao wa Tsweletso ya Phitlhelole ya Tshedimose tso, ka diphetogo tse di tlhokegang, go tlhongwa ga batho ba le mmalwa, fa e le teng, jaaka batlatsa batlhankedi ba tshedimose tso jaaka go tlhokega go dira ditiro le maikarabelo jaaka go tshalositswe mo karolong 55 (1) ya POPIA.

Karolo ya 11 (1) ya PAIA - Mokopi o tshwanetse go newa Phitlhelole ya rekoto ya mokgatlho wa setšhaba fa mokopi yoo a ikobela ditlhokego tsotlhe tsa tsamaiso mo PAIA tse di amanang le kopo ya phitlhelole ya rekoto eo le phitlhelole ya rekoto eo ga e ganwa go ya ka mabaka a lefatshe lepe le le ka ganwang mo Kgaolong 4 ya Karolo eno.

Karolo 50 (1) ya PAIA - Mokopi o tshwanetse go newa phitlhelole ya rekoto nngwe le nngwe ya mokgatlho wa poraefete fa - rekoto eo e tshwanetse go diragatsa kgotsa go sireletsa ditshwanelo dingwe le dingwe; Motho yoo o obamela ditlhokego tsa tsamaiso mo PAIA tebang le kopo ya phitlhelole ya rekoto eo, mme phitlhelole ya rekoto eo ga e gannwe go ya ka mabaka a mabaka a go gana a a kabakanngwang mo Kgaolong ya bo 4 ya Karolo eno.